



**OMAN MMA SIKASEM NHYEHYEE  
MFEE MPEM MMIENU NE DUNWOTWE  
(2018)**

**OMAN MMA SIKASEM NHYEHYEE HO ANODISEM  
A YEAKYEREKYERE MU AMA AYE TIAWA  
NA NE NTEASEE AYE MMRE**



**Kwan a Oman mma betumi afa so abisa eho nsem**

2018 Oman Sikasem Nhyehyee ho Anodisem ne Oman mma Sikasem ho  
Nhyehyee yi ho amannesbo wo:

[www.mofep.gov.gh](http://www.mofep.gov.gh)

Se obi pe eho nwoma no bi nso a, onko Asosee a ehwe Sikasem so no ofese a wone  
omanfo di nkutaho no mu. Won akirikwan na ewo ase ha yi:

**Omanfo Nkutahodie Ofese  
Edan Foforo No Mu**

**Asee Ho Edan No Ara**

**Edan a ne noma ne 001 anaa 003  
P. O. Box MB 40**

**Accra - Ghana**

Email: [info@mofep.gov.gh](mailto:info@mofep.gov.gh)

**BUREAU OF GHANA LANGUAGES NA WOKYEREE ASE BAA ASANTE  
TWI KASA MU**

Emu Nsem No Nhyehyees  
NHYENEMU

NHYENEMU .....	iv
ƆFA BAAKO: NNIANIMU .....	6
NNEEMA A ESI ABAN ANI SO WƆ 2018 SIKASEM NHYEHYEE NO MU (DEE EMA ƆMAN SIKASEM GYINA) .....	7
SIKA A ABAN GYEGYE WƆ ƆMAN YI MU NE DEE WƆDE KYE .....	8
ƆMAN NO: KWAN A ABAN FA SO NYA NE SIKA .....	8
DWUMADIE HO SIKA: SEDEE ABAN DE SIKA DI DWUMA.....	10
SEDEE ASOEE AHODOƆ NO MU DWUMADIE KƆƆ SO WƆ 2017 MU .....	12
NE SEDEE DWUMADIE AHODOƆ BEKO SO WƆ 2018 MU .....	12
<b>Anyinam Ahoden</b> .....	12
<b>Akwantuo Asoses</b> .....	14
<b>Ahonnidie ne Nsuo ho Akades AhodoƆ</b> .....	15
<b>Nwomasuo</b> .....	16
<b>Apɔmuden</b> .....	18
<b>Kuadwuma</b> .....	20
<b>DWADIE NE MFIDIDWUMA</b> .....	23
<b>Nsase Ne Ɔbɔades Agyapades</b> .....	24
<b>Nnwuma Ne Adansie</b> .....	25
<b>Akwan ne Akwantempɔn asoses</b> .....	25
<b>Adwumanya</b> .....	27
<b>Asetenam Banbo</b> .....	28
<b>NHYEHYEE AFOFORƆ: DEE ABAN DE ASI N'ANI SO SE ƆBEYE</b> .....	29
<b>Awiees:</b> .....	30

**Hyehepono AhodoƆ No NnidisoƆ**

Hyehepono 1: Sɔdes wɔkyekyɛ Sika a Aban gyegyees ne des wɔde kyɛ Ɔman yi wɔ 2017 mu. ....	9
Hyehepono 2: MpɛmpɛnsɔƆ a Atwene ne Akwanyie ahodoƆ aduru .....	26

**Mfoni AhodoƆ no NnidisoƆ**

Mfoni 1: Sikasem Nhyehyee ho Anammɛntuo.....	7
Mfoni 2: Sɔdes wɔkyekyɛ sika a Aban bɛgyegyɛ wɔ Ɔman yi ara mu wɔ 2018 mu .....	10
Mfoni 3: Nneema a yɛde yɛn sika bɛyɛ ne sɔdes yɛkyekyɛ mu wɔ 2018 mu. ....	11

## NHYENEMU

- I. 2017 Sikasem Nhyehyɛ no daa kwan pa a Aban pɛ sɛ ɔfa so ma ɔman yi duru mpɛmpɛnsɔɔ a ɔman no sikasem gyina yie ne sɛdɛɛ ɔbedi bɔhyɛ ahodoɔ a ɔhyɛ Ghanafoɔ so no adi.
- II. Abosome edu (10) a atwam yi no, yɛatu anammɔn ahodoɔ a yɛde rema Ghanaman sikasem agyina yie na yɛasi nkete sɛ, yɛbɛbɔ mfasoɔ a yɛanya no ho ban. Yɛyɛ nhyehyɛ ahodoɔ a ɛbɛma mpontuo ne nnwuma abu so, ɛsiane sɛ, saa Aban yi ani ku Ghanafoɔ asetenam mpontuo ho.
- III. Abosome bebree mu adwumadenyɛ akyi no, Aban dii dwuma ahodoɔ a ɛdidi soɔ yi:
  - ɔhyɛ Famekwa Ntoasoɔ Sukuukoroɔ ho Nhyehyɛ no a ɛboa ma obiara nya akwannypɛ wɔ Ntoasoɔ Sukuukoroɔ mu no ase;
  - ɔhyɛ Abɛɛfo Akyirikwan ho Nhyehyɛ a wɔnam so bɛhunu obiara ne n'agyapadɛɛ akyirikwan wɔ Ghanaman yi mu no ase;
  - ɔpaa ɔman mma Ahyensoɔ ho Adansedie Nhyehyɛ ho dwumadie no ho ntoma;
  - ɔsane de akyerɛkyerɛfoɔ ne anɛsɛfoɔ adesuafoɔ ntetɛɛ mu sika ho mmoa no maa wɔn; na afei
  - ɔtuu anammɔn a ɔde bɛsi galamsey dwumadie no ano.
- IV. Afe 2018 Sikasem Nhyehyɛ mu no, yɛde yɛn ani bɛsi nimdɛɛ mu mpontuo ho ntetɛɛ so na yɛahwɛ ama Ghana mmabunu a wɔnnii mmoroo mfeɛ aduasa enum anya ankorankorɛ nnwumabue ho sunsum wɔ wɔn mu. Yɛde yɛn ani bɛsi mpontunɛɛ a ɛho hia pa ara no so, yɛde yɛn ani bɛsi mfidinnwumabue, kuadwuma ne kuadwuma mu dwadie, nnwumabue ne ankorankorɛ nnwumabue ne nimdɛɛ a ankorankorɛ de bɛdi dwuma sononko no so. Yɛbɛkɔ so adi nhyehyɛ afoforoɔ a yɛhyɛ asɛɛ wɔ 2017 mu no ho dwuma na yɛahwɛ atrɛ mu, na afei, yɛahyɛ afoforoɔ koraa ase a ɛbɛma Ghana asane adi yie sɛdɛɛ yɛada no adi wɔ Sikasem Nhyehyɛ ho asɛntire mu sɛ, "Yɛrehwɛ ama Ghana akɔgyina mpɛmpɛnsɔɔ a ɛbasane adi yie" no.
- V. ɔɛɛ Sikasem Nhyehyɛ no sane da sɛdɛɛ Ghanaman retu anammɔn wɔ Mpontuo Asetim ho Botaeɛ ahodoɔ wɔ asoɛɛ ahodoɔ mu no adi, na ɛnam so ama nsawɔsodie aba mpontuo ho anammɔntuo nyinaa mu.
- VI. Sɛdɛɛ ɛbɛyɛ na asɛntire a ɛda Sikasem Nhyehyɛ yi so bɛwie pɛyɛ na Ghanaman ayɛ beaɛɛ a akwannya bebree wɔ sɛdɛɛ yɛn nyinaa hwɛhwɛ no nti, mesɛ Ghanaman mma sɛ, momfa baakoyɛ sumsum nyɛ adwuma wɔ bɛrɛ a yɛgu so retu anammɔn ayɛ dɛɛ yɛbetumi ama mpontuo a ɛrekɔ soɔ yi ase atim ama yɛn wɔ ɛnnɛ mmɛrɛ yi mu ne daakye mma a wɔbɛwo wɔn no nyinaa.

VII. M'ani gye Ghanafoɔ nyinaa mmoa a wɔde reboa, Mpontuo mu Aboafɔɔ ne Asetenam Yiedie Akuhodoɔ mmoa a wɔde boa Oman yi wɔ akwannuasa nyinaa mu sɛdeɛ eɛsɛɛ a Ghanaman betu mpɔn no ho papaapa.

VIII. Onyame nhyira mo nyinaa.



**KEN OFORI-ATTA**

Osoafɔɔ a Ohwe Sikasɛm so

## **ƆFA BAAKO: NNIANIMU**

### **Edeɛn ne Oman Sikasɛm Nhyehyɛ?**

1. Oman Sikasɛm Nhyehyɛ yɛ ntotoɛ a ɛkyɛ kwan a Aban bɛfa so anya sika ne sɛdɛ ɔbɛfa so de sika no adi dwuma. Ghanaman mu no, ɛyɛ Ɔsoafoɔ a ɔhwɛ sikasɛm so na mmara hyɛ no ma ɔgyina Omanpanin anan mu hyehyɛ Oman Sikasɛm afe biara na ɔde kɔ Mmarahyɛbadwam. Oman Sikasɛm Nhyehyɛ no yɛ afe baako ho sikasɛm a ɛhyɛ asɛɛ firi Ɔpɛpɛn 1 de kɔsi Ɔpɛnimma 31 a yɛfrɛ no sɛ sikasɛm afe no.
2. 2018 Sikasɛm Nhyehyɛ yi nso da sɛdɛ Ghanaman retu Amansan Nkabom Kuo (**UN**) Mpontuo Asetim ho Botaɛ ahodoɔ ho anammɔn no adi wɔ asoɛɛ ahodoɔ no mu. Ɛbɔ bosome mu da a ɛtɔ so 25 wɔ 2015 mu na wiase aman ahodoɔ gyee botaɛ ahodoɔ no too mu sɛ wɔbɛtu ho anammɔn de abɔ asase yi ho ban, wɔbɛhwɛ sɛ nnipa nyinaa bɛnya agyapadɛ, wɔbɛhwɛ ama asomdwoɛ ne ayɔnkofa ase atim sɛdɛ mpontuo asetim ho botaɛ ahodoɔ no tɛ pɛpɛpɛ.
3. Mpontuo Asetim ho Botaɛ ahodoɔ (**SDGs**) no nyinaa yɛ dunson. Botaɛ no mu baako biara wɔ nneɛma a ɛsi ani so a ɛsɛ sɛ nsa ka wɔ mfeɛ dunum a ɛdi yɛn anim no mu (2015 – 2030). Sɛdɛ ɛbɛyɛ na saa botaɛ ahodoɔ yi bɛba mu no nti, ɛsɛ sɛ obiara yɛ n'afam deɛ: Aban ahodoɔ, ankorankorɛ nnwuma, asetenam yiedie akuhodoɔ ne nnipa te sɛ wo. Oman mma Sikasɛm Nhyehyɛ yi kyɛ deɛ Aban bɛyɛ de atu Mpontuo Asetim ho Botaɛ ahodoɔ (SDGs) yi ho anammɔn. Wɔde krataa a saa botaɛ ahodoɔ yi wɔ so no aka Sikasɛm Nhyehyɛ krataa yi ho sɛdɛ ɛbɛyɛ a ɔmanfoɔ bɛhunu.

### **Edeɛn ne Oman Mma Sikasɛm Nhyehyɛ?**

4. Oman Mma Sikasɛm Nhyehyɛ kyɛkyɛ Oman Sikasɛm Nhyehyɛ no mu ma ne nteaseɛ yɛ mmrɛ. Ɛyɛ akwankyɛ ma Omanfoɔ nyinaa na ɛboa ma Ghanani biara nya nteaseɛ wɔ Oman Sikasɛm Nhyehyɛ no nsɛm no mu.

### **Sikasɛm Nhyehyɛ ho Anammɔntuo**

5. 1992 Oman Mmara Kunini no Ahyɛdɛ a ɛtɔ so ɔha ne aduɔson nkron, ɔfa baako (**Article 179 (1)**) no hyɛ Omanpanin sɛ, anyɛ bi koraa no, ɛsɛ sɛ ɔde Oman Sikasɛm Nhyehyɛ kɔ Mmarahyɛbadwam ansa na sikasɛm afe no aba awieɛ. Ɔsoafoɔ a ɔhwɛ Sikasɛm so na ɔgyina Omanpanin anan mu de Sikasɛm Nhyehyɛ no kɔ Mmarahyɛbadwam. Sikasɛm Nhyehyɛ yi fa anammɔntuo ahodoɔ ɛnan mu. Yeinom ne: emu nsɛm anoboaboa, nnyetom, ɛho anammɔntuo ne ani a wɔde bɛdi ɛho dwumadie akyi ne sikasɛm mu nhwehwɛmu sɛdɛ yɛada no adi wɔ mfoɛ (1) a ɛwɔ asɛɛ ha yi mu no:

## Mfoni 1: Sikasem Nhyehyee Ho Anammontuo No



6. Sikasem Asoeese no gye adwenkyere ahodoɔ firi Asoeese ahodoɔ, Nnwumakuo ne wɔn nkorabata ahodoɔ ne ɔmanfoɔ ho na akyire yi, wɔne wɔn di nkutaho fa deɛ eɛe sɛ eko Sikasem Nhyehyee no mu no ho. Afei, Sikasem Asoeese no boa Aban Nnwuma Ahodoɔ no nyinaa ma wɔye nsakraeɛ wɔ wɔn Sikasem Nhyehyee ho nsusuiɛ no mu sɛdeɛ ebeye a, dwuma ahodoɔ a wɔpe sɛ wɔdi no ne Oman Mpontuo Nhyehyee no besiaa so.
7. Wode sikasem Nhyehyee ho nsusuiɛ a wɔaye no koto Omanpanin ne N'asofoɔ anim ma wɔgye tom. Osofoɔ a ɔhwe Sikasem so de Sikasem Nhyehyee a wɔagye atom no ko Mmarahyebadwam ma wɔsusu ho, wɔye mu mpensempensemu, wɔgye tom na wɔpene so ma ebeye mmara a wɔfre no **Sika Nkyekyemu ho Mmara**.
8. Akyire yi, Asoeese a ehwɛ Sikasem so no de sika a Aban Nnwuma ahodoɔ no abisa no ma wɔn ma wode di wɔn dwuma ahodoɔ a wɔaye ntotoeɛ sɛ wɔbedi sɛdeɛ wɔn sikasem nhyehyee a wɔapene so ama wɔn no tee pɛpɛsɛ. Deɛ eɛdi ho ne sɛ, wode ani di Aban Nnwuma ahodoɔ no dwumadie akyi, wɔye wɔn sikasem mu nhwehwemu sɛdeɛ ebeye a ebeboa ama wode ɔman sika adi dwuma pa ma eho aba mfasoɔ.

## NNEEMA A ESI ABAN ANI SO WO 2018 SIKASEM NHYEHYEE NO MU (DEE EMA OMAN SIKASEM GYINA)

9. Nneema a esi ani soɔ wo 2018 Sikasem Nhyehyee no mu na edidi soɔ yi:
  - Oman yi mu adwadeɛ nyinaa bo a esom (GDP) beko akɔduru ɔha mu nkyemu nsia ne akyire po nwɔtwe **(6.8% growth rate)**;
  - Oman yi mu adwadeɛ bo a esom a fango sika nka ho bi no beko akɔduru ɔha mu nkyemu enum ne akyire po enan **(5.4% non oil GDP growth rate)**;
  - Ennuru afe no awieeɛ no, na nnesmaboo soroko gyina ɔha mu nkyemu nwɔtwe ne akyire po nkron **(8.9% end of year inflation)**;

- Anyɛ bi koraa no, na nneɛmaboo soroko aduru oha mu nkyɛmu nkron ne akyire po nwotwe **(9.8% average inflation)**;
- Sika a yɛbedi aboro deɛ yɛatwa ato ho no so begyina oha mu nkyɛmu ɛnan ne akyire po ɛnum **(6.5% fiscal deposit of GDP)**;
- Anyɛ bi koraa no, sika a ɛɛ sɛ yɛdi ma ɛka no beduru oha mu nkyɛmu baako ne akyire po nsia **(1.6 primary surplus of GDP)**; na afei
- Amannone sika a yɛbekora wo oman fotoo mu no betumi akra nneɛma beye abosome mmisa ne fa **(3.5 months import cover)**.

### **Akwanhodoo A Yɛbɛfa so Anya Sika**

10. Sɛdeɛ ɛbeyɛ na yɛbɛnya akwanhodoo a yɛbɛfa so agyegyɛ sika dodoo no nti, Aban betu anammɔn ahodoo a ɛdidi soo yi;
- yɛbeyɛ nsakraaɛ a ɛdi mu wo stoɔtua mu, ne titire wo stoɔtua faahodie mu;
  - yɛbeyɛ ɛtoɔtua ntweɛn ho mmara no mu nsakraaɛ sɛdeɛ ɛbeyɛ a, ɛbɛboa ama stoɔtua atu mpon;
  - yɛde oman yi mu adwadeɛ ho stoɔtua ho nhyehyɛɛ no bedi dwuma;
  - yɛbɛma ankorankore nnwuma a wonya kontraagye akɛsɛɛ no de won ɛtoɔtua ho Adansodie Nkrataa akyerɛ ansa na wode dwumadie ahyɛ won nsa;
  - yɛbɛhwe agyegyɛ Agyapadeɛ ho stoɔ yie; na afei
  - yɛbɛhwe sɛ yɛbɛma mfasoo a yɛnya wo Ghana sikakokoo ho no mu kakra aye sika ankasa.

### **Dwumadie Ho Sika Ho Ntotoeɛ Akwanhodoo**

11. Sɛdeɛ ɛbeyɛ na yɛrenni sika mmoro deɛ yɛatwa ato ho sɛ yɛde bedi dwuma no so nti, yɛbetu anammɔn a ɛdidi soo yi:
- yɛbeyɛ nsakraaɛ wo akatua ho nhyehyɛɛ mu;
  - yɛbeyɛ nsakraaɛ wo aban nnwuma mu mpanimfoo ne abadwafoo akatua mu ama saa nnipakuo yi mu biara sika aye pe;
  - yɛbeyɛ nhyehyɛɛ pa afa akatuasɛm nyinaa ho;
  - yɛbɛhwe ama aban nnwuma mu dwumadie ho ɛka ahodoo ako fam;
  - yɛde adwuma mu mfidie ne ahyɛn ahodoo bɛma ahane; na afei
  - yɛbɛhwe sɛ aban nnwumakuo mu akwantuo ho nhyehyɛɛ bedi mu na aboa ama ysakeka akwantuo ahodoo abobom sɛdeɛ ɛbeyɛ na aban nnwuma mu akwantuo remfa ɛka mma.

### **SIKA A ABAN GYEGYE WO OMAN YI MU NE DEɛ WODE KYE OMAN NO: KWAN A ABAN FA SO NYA NE SIKA**

12. Aban nya sika firi mmaeɛ mmienu; Yeinom ne sika a ɛfiri oman yi ara mu ne sika a wode kye oman yi. Sika a yɛnya firi oman yi ara mu no ne stoɔ,



sika a efiri nnwumakuo hɔ, sika a enye stoɔ ne sika afoforɔ bi. Aban betumi agyegyee sika bebree de adi dwuma a shia pa ara a, enne ebegyina bere pa ne stoɔ ptee a aman mma, nnwumakuo ne akuhodoɔ a wɔwɔ aman yi mu no betua no so.


13. Sika a yegyegyee firii aman yi mu ne deɛ wɔde kyee yen wɔ 2017 mu wɔ Ebɔ bosome awiee no koduruu Ghana sika sidi mpem aduonu nwɔtwe, ahanan ne aduonu nkron ne akyire pɔ aduonu (GHc28, 429.20 m) a eye aman yi mu adwadeɛ nyinaa bo a esom no mu sha mu nkyemu dunan ne akyire pɔ baako (14.1% of GDP). Yei na ysada no adi wɔ hyehyepono a ewɔ aseɛ ha yi mu no.

**Hyehyepono 1: 2017 sika a yegyegyee ne sika a wɔde kyee yen mu nkyerakyemu.**

Sika ptee	2017		
	Sikasem Nhyehyee a yedii kan yeeɛ	Sikasem Nhyehyee a yeyee no foforo	Sika ankasa a yenyaeɛ (Ɔpɛpɛn -Ebɔ)
Sika dodoɔ ne sika akysdee	<b>44,961.63</b>	<b>43,096.66</b>	<b>28,429.20</b>
<b>Ɔman yi ara mu sika</b>	<b>43,430.11</b>	<b>41,565.14</b>	<b>27,481.10</b>
Ɖtoɔ sika	34,382.05	33,017.08	22,135.60
Sika a efiri nnwumakuo hɔ	296.33	296.33	296.20
Sika a enye stoɔ	6,670.04	6,170.04	3,832.70
Sika afoforɔ	2,081.69	2,081.69	1,216.60
<b>Sika a wɔde kyee yen</b>	<b>1,531.52</b>	<b>1,531.52</b>	<b>948.10</b>

14. 2018 mu no, sika a ani da kwan se yebegyegye ne deɛ wɔde bɛkye yen no bɛkɔ akɔduru sidi epem aduonum baako, mpem aduasa nkron ne akyire pɔ edu (GHc 51, 039.10 m) a eye aman yi mu adwadeɛ nyinaa bo a esom no mu sha mu nkyemu aduonu baako ne akyire pɔ baako (21.1% of GDP). Yei mu sika dodoɔ a ebefiri aman yi ara mu no beye epem aduonum, mpem ahanan ne aduonum mmienu ne akyire pɔ aduanan (GHc 50, 452.40 m) na sika a yerehwɛ anim se wɔde bɛkye yen nso beye epem ahanum ne aduwɔtwe nsia ne akyire pɔ aduwɔtwe (GHc 586.80 m). Sika a yebanya afiri aman yi ara mu no mu nkyekyemu na ewɔ aseɛ ha mfonɔ no mu no.


**Mfoni 2: Sika a yɛbenya afiri ɔman yi ara mu no mu nkyekyemu**



### DWUMADIE HO SIKI: SƐDEƐ ABAN DE SIKI DI DWUMA

15. Aban dwumadie ho sika kyere sɛdeɛ Aban pɛ sɛ ɔde sika di dwuma wɔ sikasɛm afe pɔtee bi mu.
16. Afe 2017 mu no, ɛduruu Ɛbɔ bosome mu no, na sika a Aban de adi dwuma a ɛka a yɛatua ka ho bi nyinaa yɛ ɔpɛpɛm aduasa nson, mpem ahanson ne enum (GHc 37, 705.00 m). Yei yɛ ɔman yi mu adwadeɛ nyinaa bo ɛsom no mu ɔha mu nkyɛmu dunwɔtwe ne akyire pɔ nson (18.7% of GDP) wɔ sikasɛm nhyehyɛɛ a ano pem ɔpɛpɛm aduanan baako ne mpem aduasa nsia ne akyire pɔ aduonu (GHc 41, 036.20 m). Afe 2018, mu no, sika a yɛde ani abu sɛ yɛde bɛdi dwuma no yɛ ɔpɛpɛm aduosia mmien, mpem edu ne akyire pɔ aduasa (GHc 62, 010.30 m) a ɛyɛ ɔman yi mu adwadeɛ nyinaa bo a ɛsom no mu ɔha mu nkyɛmu aduonu enum ne akyire pɔ nson (25.7% of GDP).
17. Yɛhunu sɛ ɔman yi ara mu sika dodɔɔ ne sika a wɔde bɛkyɛ yɛn a ne nyinaa yɛ ɔpɛpɛm aduonu baako ne mpem aduasa nkron ne akyire pɔ edu (GHc 51, 039.10m) a yɛn nsa bɛka no renso dwumadie ho sika a ɛyɛ ɔpɛpɛm aduosia ne mpem edu ne akyire pɔ aduasa (GHc 62, 010.30m) no. Ne saa nti, Aban bɛbɔ bosea ɔpɛpɛm edu, mpem ahankron ne aduɔson baako ne akyire pɔ edu ((GHc 10, 971.10 m) de asɔ sika a yɛbenya no so ama aso. Mfoni 3 kyere dwumadie ahodoɔ no ne sika dodɔɔ a yɛakyekyɛ ama emu biara wɔ afe 2018 mu.

**Mfoni 3: Dwumadie ahodoɔ ne emu biara ho sika dodoɔ wɔ 2018 mu.**



18. Yɛhunu wɔ mfoni no mu sɛ, Aban sika no mu fa kɛsɛ no ara kɔ Adwumaysfoɔ Akatua ne Bosea ho Nsiho mu.

**Fango Ho Sika Ne Sedes Yɛbɛkyekyɛ Mu**

19. Afe 2017, mu no, fango ankore dodoɔ a yɛnya firii mmeaɛ a yɛtu fango wɔ no duruu ɔpɛpɛm enum, mpɛm ahanson ne aduokron enum ne dunan (5, 795, 014 barrels). Yei boɔ yɛ Amerika sika ɔpɛpɛm ahasa ne aduasa nkron ne akyire pɔ aduasa mmienu (US \$ 339.32 m) a sɛ yɛde ba Ghana sika mu a, ɛyɛ ɔpɛpɛm baako mpɛm ahanan ne aduonum baako ne akyire pɔ aduasa nkron (GHc 1, 451.39 m).
20. Sika dodoɔ a yɛnya firii fango ho dwumadie ahodoɔ mu no duruu Amerika sika no ɔpɛpɛm ahasa ne aduosia mmienu ne akyire pɔ aduonum nwtwe a sɛ yɛde ba Ghana sika mu a, ɛyɛ ɔpɛpɛm baako, mpɛm ahanum ne aduonum mmienu ne akyire pɔ dumiensa (GHc 1, 552.13 m). Saa sika yi mu Amerika sika ɔpɛpɛm ɔha ne aduonu nson ne akyire pɔ nkron (US \$ 127. 09 m) a ɛyɛ Ghana sika ɔpɛpɛm ahanum ne aduanan nsia ne akyire pɔ aduasa baako (GHc 546. 31 m) na yɛde boaa 2017 Sikasɛm Nhyehyɛɛ no mu dwuma ahodoɔ a yɛdiisɛ sedes Afe biara Sikasɛm mu Mmoa ho Nhyehyɛɛ (Annual Budget Funding Amount) tɛɛ no.

21. Afe 2018 mu no, sika dodoɔ a ani da kwan sɛ ɛbɛfiri petro mu aba no bɛyɛ Amerika sika ɔpɛpɛm ahansia ne aduosia nsia ne akyire pɔ aduanan baako (US \$669. 41 m). Saa sika yi mu Amerika sika ɔpɛpɛm ahanu ne aduasa enum ne akyire pɔ edu (US \$ 235. 10 m) na yɛde bɛboa 2018 Sikasɛm Nhyehyɛ no mu dwumadie sɛdɛ afe biara sikasɛm mu mmoa ho Nhyehyɛ (ABFA) tɛ no.

**SEDEE ASOEE AHODOO NO MU DWUMADIE KOO SO WO 2017 MU NE SEDEE DWUMADIE AHODOO BEKO SO WO 2018 MU**

22. Afe 2017, mu no, Aban tuu anammɔn ahodoɔ nam so de maa ɔman no sikasɛm gyinaa yie wɔ bɛɛ a na mpontuo, ahonya ne nnwumabue rekɔ so ama obiara anya adwuma aye sɛdɛ Mpontuo Asetim ho Botae ahodoɔ (SDGs) no mu deɛ ɛtɔ so nwɔtwe no kyere no ara pɛ. Dwumadie ahodoɔ no mu atitire a yeyɛɛ na ɛdidi soɔ yi;

**Anyinam Ahooɔn**

23. Sɛdɛ ɛbɛyɛ na ɔmanfoɔ benya anyinam ahooɔn a ɛgyina so na ɛyɛ abɛɛfo deɛ de adi wɔn dwuma sɛdɛ Mpontuo Asetim ho Botae ahodoɔ (SDGs) no mu deɛ ɛtɔ so nson kyere no nti, 2017 mu no, Aban yɛ deɛ ɛdidi soɔ yi:

- yɛde anyinam ahooɔn a ɛduru 445 MW kaa deɛ ɔman no wɔ dada no ho maa ɛfiri anyinam ahooɔn a ɛyɛ 4, 132 MW kɔduruu 4, 577 MW;
- yɛtɔnee owia mu ahooɔn nkanea ahodoɔ mpem aduonum mmienu ne ɔha ne aduokron baako (52,191 portable solar lanterns) a ɛyɛ nkanea a ɛtumi ma ahooɔn ba fon mu de maa fidua ahodoɔ a wɔnni anyinam ahooɔn wɔ ho, na yɛtɛtee ne boɔ no so ɔha mu nkysmu aduɔson ;
- yɛwɛie anyinam ahooɔn mfidie nketewa ahodoɔ enum ho dwumadie wɔ mmeaɛ ahodoɔ yi: Ada Apueɛ Mansini mu (Pediatorkope), Krachi Apueɛ Mansini mu (Kudorkope) Krachi Atɔɛ Mansini mu (Aglakope) ɛnna afei, Sene Apueɛ Mansini mu (Atigagome ne Wayokope);
- yɛnam Nkuraase Ogyaframa Adekoradekyɛ Dwumadie no so kyekyɛ ogyaframa adekoradeɛ (cylinders) ne sotoofo mpem dunson ne ɛho akadeɛ maa wɔn a wɔwɔ nkuraase bebree;



- yɛde anyinam ahɔɔden kɔɔ mpɔtam ahodoɔ ahanu ne aduowɔtwe nkron (289 communities) mu;
- yɛtoaa Anyinam Ahɔɔden Nhysananmu ho Dwumadie (Transmission System Reinforcement Project) no so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a, ɔmanfoɔ bɛnya anyinam ahɔɔden de adi wɔn dwuma, na wɔanya nkanea namso anya banbɔ ne ahotosoɔ. Deɛ ɛdi akotene wɔ saa anyinam ahɔɔden ho dwumadie yi mu na ɛdidi soɔ yi:
  - yɛwɛie Kpando – Kadjebi Anyinam Ahɔɔden 161 KV a ɛsɛ sɛ yɛde kɔ hɔ no ho dwuma
  - yɛwɛie Aboadze – Prestea Anyinam Ahɔɔden 330 KV a ɛsɛ sɛ yɛde kɔ hɔ no ho dwuma kɔpemm ɔha mu nkyɛmu aduɔson
  - yɛwɛie Prestea – Kumasi Anyinam Ahɔɔden 330 KV a ɛsɛ sɛ yɛde kɔ hɔ no ho dwuma kɔpemm ɔha mu nkyɛmu aduɔson
  - yɛwɛie Kumasi – Bolgatanga Anyinam Ahɔɔden 330 KV a ɛsɛ sɛ yɛde kɔ hɔ no ho dwuma kɔpemm ɔha mu nkyɛmu aduonum

24. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ na obiara bɛnya anyinam ahɔɔden de adi ne dwuma nti, Aban de asi n’ani so sɛ, afe 2018 mu no, ɔbɛyɛ deɛ ɛdidi soɔ yi:

- yɛde anyinam ahɔɔden a ɛduru 484 MW bɛka ɔman yi anyinam ahɔɔden a ɛwɔ hɔ no no ho: (cenpower – 340 MW, Early Power Phase 1: 144MW);
- yɛbɛtoaa so adi Kumasi – Bolgatanga Anyinam Ahɔɔden 330 KV a ɛsɛ sɛ ɛkɔ hɔ no dwuma na yɛawɛ Aboadze – Prestea Anyinam Ahɔɔden 330 KV ne Prestea – Kumasi Anyinam Ahɔɔden 330 KV a ɛsɛ sɛ ɛkɔ saa mmeaɛ yi no ho dwuma biara;
- yɛde anyinam ahɔɔden bɛkɔ mpɔtam ahodoɔ mpem ahanson ne aduokron nsia (1, 796 communities) mu na yɛnam Anyinam Ahɔɔden Mfidie Nketewa ho Dwumadie no so bɛhyɛ aseɛ asisi anyinam ahɔɔden ho mfidie ahodoɔ mmiensa wɔ Ada Apueɛ Mansini no mu;
- yɛde kurom kanea a n’ahɔɔden yɛ 150W a ɛho akadeɛ biara wɔ ho bɛyɛ mpem aduosia nkron ahanu ne aduonum (69, 250 150W LED streetlights) bɛma ɔmanfoɔ na yɛakyekyɛ friigye ho akadeɛ bi a ɛboa te anyinam ahɔɔden (Timer Switches) dodoɔ a friigye twe no so bɛyɛ mpem ahasa ama ɔmanfoɔ sɛdeɛ ɛbɛte anyinam ahɔɔden ho ɛka no so ama wɔn;
- yɛbɛhyɛ ogyaframa ho dwumadie wɔ Sankofa Gye Nyame beaɛ hɔ wɔ ni ase wɔ afe 2018 ɔfa a ɛto so mmienu no mu;
- yɛnam nhyehyɛɛ a yɛde rete anyinam ahɔɔden ho ɛka so no so bɛkyekyɛ nkanea dodoɔ ɔpɛpem dumienɛ (12 million LED lamps);
- yɛbɛda Mfidie ne Nsaanodwuma Nteteɛ ho dwumadie adi nam so atete mmabunu ama wɔanya nimdeɛ a ɛho bɛhia wɔ fango ne ogyaframa ho dwumadie mu;

- yɛbɛhyɛ Aban Nnwuma Ahodoɔ Adan so Owia mu Ahooɔden Nkanea ho Dwumadie (MDAs Solar Rooftop Programme) no ase sɛdeɛ ɛbɛyɛ a, ɛbɛboa Aban ama Aban sika a ɛkɔ anyinam ahooɔden mu no so bɛte; na afei
- yɛbɛtɔ owia mu ahooɔden nkanea dodoɔ mpem aduonum (50,000 solar lanterns) na yɛkyekyɛ ama nkuraase fidua ahodoɔ a wɔdi hia na wɔnni anyinam ahooɔden wɔ ho.

25. Afe 2018 mu noi, Aban ayɛ adwene sɛ ɔde sika dodoɔ ɔpɛpɛm ahankron ne dunan, akyire pɔ aduanan (GHc 914. 40 m) bɛdi dwuma wɔ asoɛɛ yi mu.

### **Akwantuo Asoɛɛ**

26. Anammɔn ahodoɔ a Aban retu ama mpontuo aba akwantuo asoɛɛ no ne deɛ ɛdidi soɔ yi a, Aban yɛɛ wɔ 2017 mu;

- Aban de nhyehyɛɛ a wɔmfɛ nkrataasɛm nni dwuma wɔ suhyɛngyinabea ahodoɔ no baɛɛ na ɛho anammɔntuo aboa ate berɛɛɛɛ so na ama sika nso aba Aban fotoɔ mu;
- Aban toaa Tema ne Takoradi Suhyɛngyinabea mu Mmaemu Dwumadie no so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a, suhyɛn akɛsɛɛ bɛtumi aba ho na asane ate berɛ a wɔde di akɔneaba wɔ ho no so;
- yɛtoaa Kotoka Wiemhyɛngyinabea Ahomegyeɛbea (Terminal 3) ho dwumadie no so, na ani da kwan sɛ, akwantufoɔ bɛyɛ mpem enum na wɔbɛtumi adi akɔneaba wɔ ho afe biara;
- yɛwiee Ho Wiemhyɛngyinabea ho dwumadie a ɛdi kan no mu ɔha mu nhyɛmu aduowɔtwe nson (87% of Ho Airport work completed);
- yɛwiee Wa Wiemhyɛngyinabea ho nsiesie dwumadie a ɛdan baako a yɛadane no de ayɛ ahomegyeɛbea nso ka ho;
- yɛwiee keteke kwan mmɔho kwansini edu ne akyire pɔ baako (10.1 km double track) ne kwan baako a ne tenten yɛ kwansini ɛnan ne fa (4.5 km single track) a ɛfiri Sekondi de kɔ Takoradi a ɛnam Kojokrom no, na yɛi aboa ama keteke akwantuo ne ɛho nnwuma ahodoɔ asane asɔre;
- yɛhyɛɛ keteke kwan a ne tenten yɛ kwansini aduowɔtwe enum (85 km) a ɛfiri Tema Suhyɛngyinabea de kɔ Firaw Asutadeɛ no ho a ɛfa Akosombo Suhyɛngyinabea ho no ho dwumadie ase.;



27. Afe 2018 mu no, Aban bɛyɛ deɛ ɛdidi soɔ yi:

- ɔbɛtoa Atɔɛ Mantam keteke akwan ho dwumadie no so. Keteke akwan no ne Kojokrom –Kumasi a ɛmane kɔ Dunkwa –Awaso –Nyinahin no, na Aban bɛtoa Tema –Akosombo keteke kwan ho dwumadie no so;
- Aban bɛwie Kotoka Wiemhyɛngyinabea Ahomegyebea (Terminal 3) ne Ho Wiemhyɛngyinabea hɔ dwumadie nyinaa;
- Aban bɛhyɛ aseɛ asi ahomegyebea foforo wɔ Kumasi Wiemhyɛngyinabea hɔ na yɛatwa wiemhyɛn kwan foforo atoa deɛ ɛwɔ hɔ dada no so na yɛasiesie akadeɛ ahodoɔ a ɛwɔ Kumasi Wiemhyɛngyinabea hɔ;
- Aban bɛhyɛ Tamale Wiemhyɛngyinabea hɔ dwumadie a ɛtɔ so mmienu no ase a ɛyɛ abɛɛfo ahomegyebea foforo a ne kɛsɛɛ bɛyɛ 5000 m<sup>2</sup>, Haji Akwantufɔɔ ahomegyebea, bomkwan a ɛde kɔ wiemhyɛngyinabea hɔ beaɛ a wɔkyɛrskyɛrɛ wiemhyɛn kwan, Odumgya Adwuma ne wiemhyɛn gyinabea hɔ akadeɛ ahodoɔ.

### Ahonnidie ne Nsuo ho Akadeɛ Ahodoɔ

28. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ na ahonnidie bɛwie pɛyɛ na yɛahwɛ sɛ ɔmanfoɔ benya nsupa anom sɛdeɛ Mpontuo Asetim ho Botaeɛ ahodoɔ (SDGs) no mu deɛ ɛtɔ so nsia kyɛrɛ no, Aban dii dwuma ahodoɔ a ɛdidi soɔ yi wɔ 2017 mu:

- Fagudeɛtuo bɔne (Galamsey) so ɔsatuo a yɛato din sɛ “Operation Vanguard” a yɛhyɛɛ aseɛ no, ama asutene ahodoɔ a na aseɛ nyinaa ani ate nwanɛ sɛdeɛ amanneɛbɔ a nsa aka no kyɛrɛ no;



- Aban hyɛ Wa Nsuo ho Dwumadie no ase na ɔwieɛ Oguaa Nsuo ho Dwumadie, Essakyir Nsuo ho Dwumadie –Addendum1, Akim Oda, Akwatia ne Winneba Nsuo ho Dwumadie no nyinaa;
- Nkuraase Nsuo a ɛbɛwɔ hɔ daa ne Ahonnidie ho Dwumadie a ɛdi kan ne deɛ ɛtɔ so mmienu (a ɛyɛ Mansini Enum Nsuo ho Nhyehyɛɛ) no nyinaa ho dwumadie wieɛ pɛyɛ, ɛnna afei Akrokeri Nsuo ho Dwumadie wɔ Asante Mantam mu no nso wieɛ mudie; ɛnna afei
- Aban yiyii sumina a ɔmanfoɔ ayɛ wɔ mmeaɛɛ ahodoɔ nsia wɔ Nkran Kuropon mu a mmara mma ho kwan no nyinaa firii baabi a na ɛwɔ no.

29. Afe 2018 mu no, Aban bɛtu anammɛn ahodoɔ a ɛdidi soɔ yi :

- Aban bɛhyɛ Nkuraase Nsuo a ɛbɛwɔ hɔ daa no ho Dwumadie a ɛtɔ so mmienu no ase a emu no, Aban bɛyeyɛ nkuro nketewa bɛyɛ aduonum mu nsuo ho nhyehyɛ na yɛatutu nsubura bɛboro ahasa;
- ɔbɛyɛ Kpone Nsuo mu Ntrɛmu ho dwumadie a ɛtɔ so mmienu no, ɔbɛyɛ Aqua Africa Nsuo ho dwumadie a ɛbɛkɔ so wɔ Yendi, Damongo, Tamale, Sunyani, Secondi –Takoradi, Essiama ne Navrongo no nyinaa; na afei
- Aban bɛfa “Tiafi Ma Yen Nyinaa” nhyehyɛ no so asisi tiafi dodoɔ mpem ahanu ama fidua ahodoɔ ne nnwumakuo tiafi nso mpem aduonu sɛdɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛboa abrɛ tiafikɔ wɔ mmeaɛ basabasa no ano ase.



30. Afe 2018 mu no, Aban ayɛ adwene sɛ ɔde sika ɔpɛpɛm ɔha ne aduowɔtwe mmiensa ne mpem aduosia mmiensa (GHc 183.63m) na ɛbɛdi dwuma ahodoɔ wɔ saa asoɛɛ yi mu.

### Nwomasua

31. Sɛdɛ ɛbɛyɛ na obiara bɛnya kwan wɔ nwomasua a ɛdi mu mapa mu nam so aboa ama Ghanani biara atumi ayɛ n’afam dɛɛ de aboa ama mpontuo ne kankorɔ aba ɔman yi mu sɛdɛ Mpontuo Asetim ho Botaɛ ahodoɔ (SDGs) no mu dɛɛ ɛtɔ so ɛnan no kyɛrɛ pɛpɛrɛ nti no, Aban dii dwuma ahodoɔ a ɛdidi soɔ yi:

- Aban maa sika ma wɔde tuaa ɛka biara a ɛwɔ Mfitiaseɛ Nwomasua ho nyinaa na ɔbɔɔ sika a wɔde ma mfitiaseɛ sukuuni biara no ho firii GHc 4.50 de kɔɔ GH 9.00;
- Aban faa **2017 BECE** nsɔhwɛ ho ɛka no mu ɔha mu nkyɛmu aduɔson maa sukuufɔɔ a wɔwɔ Aban ne ankorankorɛ sukuu mu;
- Mfitiaseɛ Nwomasua mu Akwannya ho Nhyehyɛ (Complementary Basic Education) a Aban de aba no maa mmɔfra dodoɔ mpem ɔha ne aduowɔtwe





mmienu ahansia ne aduonum mmienu (182,652) a wɔnkɔ sukuu no nyaa nwomasua ho mfasoɔ wɔ mfeɛ ɛnan a atwam no mu (2013/14 -2016/17). Mfitiasɛ Nwomasua mu Akwannya ho Nhyehyɛ no ho dwumadie wiee pɛyɛ bɛyɛ ɔha mu nkyɛmu aduosia nson na yei maa mmɔfra no mu ɔha mu nkyɛkyɛmu aduokron mmienu na wɔnyaa kwan de wɔn ho kɔhyɛ sukuu mu;

- Aban hyɛ aseɛ yɛ nsiesie dwumadie wɔ sukuudan ahodoɔ aduɔson nsia mu na ɔsisii mmɔtafowa sukuudan ahodoɔ aduowɔtwe wɔ mfitiasɛ sukuu a wɔnni mmɔtafowa sukuu wɔ ho no;
- Aban hyɛ Famekwa Ntoasoɔ Sukuukoro ho Nhyehyɛ no ase wɔ Ɛbo bosome no mu nam so maa Aban tuaa sukuu fiisi a Ghana Nwomasua Adwuma no apene so no nyinaa maa asukuufoɔ mpem ahasa ne aduonum mmiensa (353,053) a afei na wɔrehyɛ Ntoasoɔ Sukuu ase;



- Aban de adesua nwoma a Ntoasoɔ Sukuu adesuafoɔ a afei na wɔrehyɛ aseɛ no hia no biara maa wɔn, ɔsane de akenkan nwoma ahodoɔ ne Borfo Kasadwini nwoma a wɔhia no nyinaa maa wɔn;
- Aban nam Ntoasoɔ Sukuu Nwomasua mu Mpontuo Dwumadie (SEIT) no so sisii Ntoasoɔ Sukuudan afoforɔ aduonu mmiensa a ɛho dwumadie aduru ɔha mu nkyɛmu aduowɔtwe nsia (86% complete) na sukuu aduonu a yɛresiesie no mu aduanan nsia ho dwuma wiee pɛyɛ a yɛadane ama sukuu no mpanimfoɔ na afei, saa sukuu ahodoɔ yi a yɛasiesie no kama no mu adesuafoɔ mpem edu, ne aduonu nson (10,027) anya scholarship a wɔrentua hwee wɔ wɔn nwomasua ho ; na afei
- Aban sane de Akyerkyerfoɔ Adesuafoɔ Nteteɛ ho sika a ɛyɛ adesuafoɔ bɛboro mpem aduanan nkron (49,000 teacher trainees) ho sika wɔ 2017/18 adesua afe mu no nyinaa maa wɔn.

32. Afe 2018 mu no, Aban bɛdi dwuma ahodoɔ a ɛdidi soɔ yi:
- ɔbɛma Mfitiasɛ Nwomasua ho sika no aso Aban Sukuu sononko no nyinaa so na yɛahwɛ ama adesua nwoma ne adekyerɛ ho akadɛɛ biara akɔ sukuu biara mu;
  - Aban bɛtrɛ Mfitiasɛ Nwomasua mu Akwannya ho Nhyehyɛɛ no mu de akɔ mansini dunan mu aka ho a ɛbetumi aboa mmɔfra mpem aduanan a wɔnkɔ sukuu. Sɛdɛɛ ɛbɛyɛ na Ghana Nwomasua Adwuma no bɛfa Mfitiasɛ Nwomasua mu Akwannya ho Nhyehyɛɛ no na wɔatoto ho nsem wɔ 2018 afe no awieɛɛ nti no, wɔresɔ saa nhyehyɛɛ yi ho dwumadie ahwɛ wɔ mansini ahodoɔ aduonu mu;
  - Aban de nwoma a ystwerɛ mu dodoɔ ɔpɛpɛm aduonum enum ne mpem mmienu (25.2 million exercise books) bɛkɔ Aban mfitiasɛ sukuu nyinaa mu;
  - Aban bɛhwɛ ama sukuu adan aduonum ho nsiesie a ɔbɛyɛ no akɔ ntɛm so na wasisi mmɔtafowa sukuu adan afoforɔ ahanu;
  - Aban bɛtoa so atu Famekwa Ntoasoɔ Sukuukoroɔ ho Nhyehyɛɛ no ho anammɔn ama adesuafoɔ a wɔtɔ so mmienu no na wahwɛ asisi adan a ɛbɛboa ama asukuufoɔ dodoɔ a wɔba sukuu no anya baabi atena asua adɛɛ;
  - Afe yi mu nso, Akyerɛkyerɛfoɔ Adesuafoɔ mpem aduonum mmienu nsa bɛka wɔn ntetɛɛ ho sika wɔ 2017/18 adesua afe ahyɛasɛɛ no mu; na afei
  - Aban bɛfa BECE asukuufoɔ a wɔbɛtwɛrɛ nsɔhwɛ wɔ Aban sukuu mu nyinaa no ho ɛka biara.
33. Afe 2018 mu no, Aban ayɛ adwene sɛ ɔde sika sidi ɔpɛpɛm nkron ne mpem ahanu ne aduonum nwɔtwe ne akyire pɔ aduowɔtwe ɛnan (GHc 9,258.84 m) na ɛbɛdi dwuma swɔ saa asoɛɛ yi mu.

### **Apɔmuden**

34. Sɛdɛɛ ɛbɛyɛ na ɔmanfoɔ bɛnya apɔmuden na wɔatumi ayɛ adwuma nam so ama Mpontuo Asetim ho Botaɛɛ ahodoɔ (SDGs) no mu deɛ ɛtɔ so mmiensa no awie mudie nti, Aban tuu anammɔn dodoɔ no ara wɔ afe 2017 mu. Mpontuo Asetim ho Botaɛɛ ahodoɔ no mu deɛ ɛtɔ so mmiensa no kyere sɛ “ɛsɛ sɛ yɛhwɛ ma obiara nya apɔmuden na ɔdi yie a ɛnmfa ho ne mfeɛ a wadi” Sɛdɛɛ ɛbɛyɛ a yei bɛwie pɛyɛ nti, Aban dii dwuma a ɛdidi soɔ yi wɔ 2017 mu:
- ɔtuaa sika ɔpɛpɛpɛm nsia (GHc 0.6 bn) a ɛyɛ ɛka a na Aban de Oman Apɔmuden Ahotosoɔ Nhyehyɛɛ (NHIS) no mu bi. Yei aboa ma ayaresabea ahodoɔ no anya sika a wɔde bɛdi dwuma na aboa ma ntotoɛɛ akɔ so kama;
  - Mpontunneɛ a ɛdidi soɔ yi nso na Aban yɛɛɛ:

- Aban wiee adesuadan maa Apɔmuden Nteteesbea ahodoɔ wɔ Sampa, Asankragua, Pantang na ɔwiee ayarehwɛ ho akades a ɛhia pa ara wɔ KorleBu nso;
- ɔdii Mansini ahodoɔ bi mu Ayaresabea ho dwuma a aka kakra na awie pɛyɛ. Yeinom ne Kumawu – aduru ɔha mu nkyɛmu aduosia (60% complete) Fomena – aduru ɔha mu nkyɛmu aduɔson mmieniu (72% complete) Abetifi – aduru ɔha mu nkyɛmu aduasa enum (35% complete), Takoradi European Ayaresabea – aduru ɔha mu nkyɛmu aduonum (50% complete) na adwumaysfoɔ adan a wɔbetena mu no ho dwuma aduru ɔha mu nkyɛmu aduowɔtwe nkron (89% complete) saa ara nso na Tamale Adekyerɛ Ayaresabea no aduru ɔha mu nkyɛmu aduonum enum(55 complete);
- Aban hyɛɛ aseɛ sisii ayaresabea nketewa wɔ Bisease, Gomoa Dawurampong, Binpong Egya, Ekumfi Nkawa, Etsii Sunkwa, Biriwa, Akunfude, Jamra Mankrong ne Potsin, nkuro yi nyinaa wɔ Mfinimfini Mantam mu na seesei dwumadie no adi mu akɔsi ɔha mu nkyɛmu aduosia mmiensa (63% complete); na afei
- Aban hyɛɛ aseɛ sisii ayaresabea nketewa wɔ Oduman, Sege, Bortianor, Ashaiman ne Adenta, yeinom nyinaa wɔ Nkran Mantam mu. Dwumadie no ho anammtuo aduru ɔha mu nkyɛmu aduonu enum (25 % complete).
- Aban sane de Apɔmuden Adesuafoɔ Ntetees ho sika a ɛyɛ adesuafoɔ mpem aduonum ne ahanwɔtwe ne aduanan a wɔwɔ Aban Apɔmuden Nteteesbea ahodoɔ mu wɔ ɔman yi afanan nyinaa sika maa wɔn;
- Aban hwɛ maa atiridii yades no so te firii ɔha mu nkyɛmu 0.36% de kɔɔ ɔha mu nkyɛmu 0.22%, ɔhwɛ maa apemfoɔ dodoɔ a wɔkɔ ayaresabea kɔgye ayarehwɛ no kɔɔ soro firii mpem nkron, ahansia ne aduonum nwɔtwe (9,658) kɔduruu mpem edu ne ɔha ne baako (10, 101) na ɔhwɛ maa abaatanwuo wɔ awoes wɔ abaatan mpem ɔha biara a wɔkɔwo no so te firii 167.5 kɔduruu 149.7.
- Aban de Adwenem Apɔmuden ho Anɛsɛfoɔ dodoɔ kɔɔ mpɔtam ayaresabea ahodoɔ no mu sɛdes sɛbye a ayarefoɔ a wɔbɔ pee so wɔ ɔman adwenem ayaresabea no so bɛte;



- Aban penee so maa wɔfaa apɔmuden adwumayefoɔ dodoɔ mpem dunum ahansia ne aduosia nson (15, 667 health workers) wɔ adwumam, saa apɔmuden adwumayefoɔ yi mu mpem dubaako, ahanum ne aduwɔson mmiensa (11, 573) ye anɛsɛfoɔ, ahanu ne aduanan nson (24) ye adɔkotafoɔ, apem baako ahanwɔtwe ne aduwɔtwe mmiensa (1, 883) ye apɔmuden adwuma mu aboafɔ, ahankron ne aduasa nwɔtwe (938) ye apɔmuden adwuma mu akades ho adwumayefoɔ ɛnna dunan (14) nso ye adɔkotafoɔ aboafɔ. Saa anammɔntuo yi aboa ma ayarehwebea nketewa (CHPS ) dodoɔ no ara na reye adwuma sɛdeɛ ɛfata; na afei
- ɔhyɛ Tawanom Asetuo ho Mmara 2016 (L1 2247) no na wɔtrɛ nnuro ahodoɔ a ɛsɛ sɛ ɔman yi mu nnuyefoɔ nko ara na wɔye no mu.

35. Afe 2018 mu no, Aban bɛtu anammɔn ahodoɔ a ɛdidi soɔ yi:

- Aban bɛtoa so apɛ ɔhaw ahodoɔ a ɛwɔ panɛwɔ ho nnuro a wɔde kɔ ayaresabea ahodoɔ mu no ho nnannuagubere na wahyehye kwan pa a ɔbɛfa so de panɛwɔ ho nnuro ne AIDS mmoawa ano nnuro akɔ ayaresabea ahodoɔ mu a ɛbeboa daa;
- Aban bɛye nhwehwɛmu a emu dɔ nam so ahunu sɛ, ɛbɛhia sɛ, ɛsɛ sɛ ye ma Apɔmuden Asoɛɛ no mu nnwumakuo bi de wɔn ho wɔ sikasɛm mu anaa;
- Aban bɛkɔ so adi ayaresabea ahodoɔ a yeresisi no nyinaa ho dwuma; na afei
- ɔbɛtoa so asisi ayaresabea nketewa a wɔn ho dwumadie aduru ɔha mu nkysɛmu aduosia mmissa no nyinaa wɔ Bisease, Gomoa Dawurampong, Binpong Egya, Ekumfi Nakwa, Etsii Sunkwa, Biriwa, Akunfude, Jamra Mankrong ne Potsin.



36. 2018 mu no, Aban aye adwene sɛ ɔde sika sidi ɔpɛpem ɛnan, mpem ahanan ne aduonu mmienu ne akyire pɔ aduonu enum (GHc 4, 422.25 m) na ɛbɛma asoɛɛ yi na wɔde adi dwuma.

### **Kuadwuma**

37. Sɛdeɛ ɛbɛye na aduane bɛbu so na aboa ama kuadwuma ase atim sɛdeɛ Mpontuo Asetim ho Botaeɛ ahodoɔ (SDGs) no mu deɛ ɛtɔ so mmienu no

kyere no na afei, nnwuma aba ama mmabunu anya adwuma aye nti, Aban tuu anammɔn ahodoɔ a ɛdidi soɔ yi wɔ afe 2017 mu:

- Aban paa “Nnuedua ne Nnwuma” ho Dwumadie no ho ntoma na yei mu no, akuafoɔ mpem ahanu ne baako (201, 000 farmers) na wɔtwereɛ wɔn din wɔ dwumadie yi mu wɔ ɔman yi afaɔnan nyinaa; wɔn a wɔawie asuapɔn mpem mmienu, ɔha ne aduosia (2,160 University Graduates) ɛnna mmabunu apem baako ne aduɔson (1, 070 youth) na wɔmaa wɔn adwuma wɔ saa dwumadie yi mu. Dwumadie yi mu no, wɔde ɔyɛasaseyie a ne dodoɔ ye 121 000 mt ne aburoo, ɛmo, atokoɔ, adua ne atosodeɛ a ne dodoɔ ye 4, 454.98 mt kyekyɛ akuafoɔ a wɔka dwumadie yi ho no nyinaa;



- Aban de trata ahodoɔ ahanu ne aduonu (220 tractors) ne ɛho akadeɛ a ɛyɛ mfidie a yeɛde hwane aburoo ɔha ne aduanan baako (141 maize shellers) ne mfidie a ɛtumi twa mfudeɛ ahodoɔ aduɔson nson (77 multi – crop threshers) maa akuafoɔ ne kuaye mu adwumayɛfoɔ afoforo;



- ɔbɔ mmɔden soɔ mmoawa a wɔto hyɛ mfuo so no ano na Aban bɔ mfuo eka mpem ɔha ne aduonu mmienu, ahanu ne aduasa mmienu (123, 232 ha farm lands) ho ban;

- Aban de tɔtemmoa a wɔn ase tumi dɔre yie ahasa ne aduonu maa akuafoɔ a wɔyɛn tɔtemmoa wɔ Apueɛ ne Mfinimfini Mantam mu; ɛnna yɛwowɔ tɔtemmoa nketewa mpem ahanan ne aduasa paneɛ ɛne anantwie mpem ahasa ne aduasa enum (335,000 cattle) de bɔ wɔn ho ban firii mmoawa ne anantwie yadeɛ ho;

- Aban hwewhwɛ hunuu mmeaɛ ahodoɔ wɔ mansini aduosia ɛnan mu a yeɛbetumi asisi nsuban nketewa na yeatutu mmena ɔha ne aduokron mmienu (192 small dams and dugouts) wɔ ho a ɛsɛboa **Akuraa –Baako – Nsuban – Baako (One Village One Dam) nhyehyɛ** no wɔ Ghana Atifi Mantam mu;



- Aban maa eboɔ a wɔde tɔ kookoo tɔn baako no kɔɔ so gyinaa sisi mpem nson ne ahansia sɛdeɛ sika a yɛn kookoo akuafoɔ nya no so rente ɛsiane sɛ na kookoo boɔ so ate pa ara wɔ Amansan dwa so no nti;
- Aban hyɛɛ aseɛ bɔɔ dawuro faa hia a ɛhia sɛ yɛdi kookoo nnuane wɔ ɔman yi mu ne amannɔne no ho na ɔhyɛɛ nkuranhyɛdeɛ ahodoɔ a ɛbɛma nnwumakuo a wɔdi kookoo ho dwuma no adanedane ani de aye nneɛma afoforɔ no mu kena nam so maa nnwuma baɛɛ sɛdeɛ yeaya sɛ yɛde mfidinnwuma bɛba ama nnwuma abu so no ara pɛ; ɛnna afei
- ɔhyehyɛɛ kookoo yadeɛ ne mmoawa anosie ho dwumadie no foforo sɛdeɛ ɛbeyɛ a, ɛbɛma nsunsuansoɔ pa aba wɔ sɛdeɛ kookoo soɔ no so ɛne kookoo akuafoɔ sika nso so.

38. Aban aye adwene sɛ ɔbɛdi dwuma ahodoɔ a ɛdidi soɔ yi wɔ afe 2018 mu:

- Aban bɛtwɛɛ akuafoɔ mpem ahanum (500,000 farmers) din na wafa kuadwuma mu nimdeɛ ho afotufoɔ mpem mmienu ne ahanson (2,700 extention agents ) na wɔaboɔ wɔ Nnuanedua ne Nnwuma ho Dwumadie no mu;
- Aban de ɔyeasaseyie dodoɔ 413, 323 mt, mfudeɛ-aba dodoɔ 24, 898 mt ne kuaye ho mfidie bɛma akuafoɔ;
- Aban beyɛ nsuban nketewa na watutu mmena a yɛde emu nsuo bɛgugu mfuo so no aduonum, na afei yeawie Tamne, Kornorkle ne Uasi mfuo so Nsuguguo ho Nhyehyɛɛ no ho dwumadie nyinaa;
- Aban beyɛ mfidie a ɛboɔ ma yeɔmpo nsuo no aduasa na yeatutu nsubura ɔha; na afei, yeaye nhwehwɛmu ahunu kwan a yeɔbɛfa so de nsuo doroben dodoɔ aduru Ghana Atifi Mantam mu;
- Aban bɛhwɛ ma nnuyɛfoɔ aye paneɛwɔ ho nnuro ahodoɔ ɔpɛpɛm aduonu nsia (26 million dooses of various vacines) a ebi ne NDI – 2, La Sota ne deɛ ɛkeka ho a wɔde bɛwowɔ nkoko ne tɔtemmoa nketewa de abɔ wɔn ho ban;
- Aban de tɔtemmoa (nnwan ne mmirekyie) nketewa mpem aduɔson bɛma akuafoɔ mpem mmienu (2000 livestock famers ) a wɔyɛn saa mmoa yi wɔ Mantam edu no nyinaa mu;
- ɔbɛsiesie nnuane adekoradan ahodoɔ ɔha ne aduanan a ɛwɔ ho seesei, ɔbɛsisi afoforɔ dunwɔtwe aka ho na ɔde mfidie a ɛsɛ fata te sɛ nnuaneaba ho popa mfidie, mfidie a ɛma adekoradan mu wo weseɛ ne nsɛnia nyinaa akɔ ho;



- Aban bɛhwe sɛ awuduro a ɛkum mmowa ne ntummoa dodoɔ aye krado wɔ ho na bere biara a nyarawa bɛte asi mfudeɛ ne mmoa so no, na nnuro wɔ a wɔde bɛsɔ ano ntɛm pa ara, na afei nso, Aban bɛma ani a wɔde di kuadwuma mu dwumadie ahodoɔ akyi no mu aye den pa ara sɛdeɛ ɛbɛye a, yɛbɛhunu deɛ ɛrekɔ so bere biara;
- ɔbɛboa ankorankorɛ nnwumakuo a wɔdi kuadwuma ahodoɔ no ma wɔanya kuadwuma mu nimdeɛ ho afotufoɔ ho mmoa sɛdeɛ ɛbɛboa ama kuadwuma atu mpɔn na nnuane abu so firi 58, 88 mt de akɔ 73, 220 mt na afei ne korakora no,
- Aban ne ankorankorɛ nnwumakuo bɛka abom mu ahyɛ aseɛ de owia ahooɔden mfidie a ɛbɔ nsuo (solar – powered pump) gugu kookoo mfuo so ama kookoo akuafɔɔ wɔ 2017/18 kookoo bere no ahyɛaseɛ.

39. Afe 2018, mu, Aban aye adwene sɛ, ɔde sika sidi ɔpɛpɛm ahanum ne aduokron nwtwe ne akyire pɔ aduosia mmienu (GHc 598.62 m) na ɛbɛtu dwumadie ahodoɔ ho anammɔn wɔ saa asoɛɛ yi mu.

#### **Dwadie Ne Mfididwuma**

40. Sɛdeɛ yɛbɛboa ama nnwuma anya nkɔsɔɔ, abuebue nnwuma no afoforo, asane ahwe akanyan ankorankorɛ adwumabue sunsum wɔ ɔmanfoɔ mu sɛdeɛ ɛda adi wɔ Mpɔntuo Asetim ho Botaɛɛ ahodoɔ no mu deɛ ɛtɔ so nwtwe (8) ne nkron (9) mu no nti, afe 2017 mu no, Aban tuu anammɔn a ɛdidi sɔɔ yi:
- ɔtɛtee nsaanodwuma adesuafoɔ ahansia aduosia (660) sane yɛɛ kuadwuma ho akadeɛ ne akadeɛ a ɛmfa kuadwuma ho no dodoɔ ahankron (900), de emu dodoɔ ahanwtwe aduonu (820) dii dwuma wɔ ahotɛ dwumadie ne efi ho ntotoɛ dwumadie ahodoɔ mu, na afei
  - yɛde nsa hyɛ asasegyɛɛ ho adanseɛ nkrataa ase nam so gyee nsase eka ɔha ne enum (105) a yɛde bɛsi “sɛmente” ho afididwuma de aboa mpɔntunneɛ ahodoɔ.
41. Afe 2018 yi mu no, Aban bɛkɔ so aye deɛ ɛdidi sɔɔ yi:
- ɔbɛma ɔmanfoɔ nsaanodwuma ho ntɛteeɛ, akɔ so atu kuadwuma ho akadeɛ no ho anammɔn ne afei, ɔbɛye nhyehyɛ pa a ɛnam so bɛma ɔman yi mu mfididwuma ne ankorankorɛ nnwuma bɛnya nkɔsɔɔ. Yei ye mu no, ɔbɛtu anammɔn a ɛdidi sɔɔ yi;
  - ɔbɛfa anammɔntuo a ɛdidi sɔɔ yi so aye nhyehyɛ a ɛbɛma Ghanaman yi mu mfididwuma ne ankorankorɛ nnwuma agyina wɔn nan so:
    - ɔbɛpa mansini ahooɔɔ ɔha asisi afididwuma baako wɔ emu biara mu,;

- ɔ̀bɛsane akanyan nnwumakuo aduowɔ̀twe a ɛreguo bi ama asane agyina wɔ̀n nan so bio;
- ɔ̀betwitwa asase yantamm atoto Asante Mantam, Atɔ̀ɛ Mantam ne Atifi mantam mu de atu mfididwuma ho anammɔ̀n;
- ɔ̀bɛbue fango ho afididwuma wɔ̀ Atɔ̀ɛ Mantam mu ;

42. Afe 2018 yi mu nso, Aban aye adwene sɛ ɔ̀de sika ɔ̀pɛpɛm ahanan ne dunwɔ̀twe, mpɛm aduonum ɛnan (GHc 418.54) bɛdi dwuma wɔ̀ asoɛ yi mu.

### **Nsase ne ɔ̀bɔades Agyapades**

43. Sɛdes ɛbɛye a yɛbetoto ɔ̀bɔades agyapades a ɛwɔ̀ ɔ̀man yi mu ho nsem yie ama kankorɔ̀ ne mpontuo aba sɛdes Mpontuo Asetim ho Botae (SDGS) no mu deɛ ɛtɔ̀ so dunum (15) kyere no, Aban tuu anammɔ̀n a ɛdidi soɔ yi wɔ̀ afe 2017 mu:

- ɔ̀kyekyɛ abɛ a wɔ̀agu ama afifiri dodoɔ̀ mpɛm ahanan aduonum (450,000) mu dodoɔ̀ mpɛm ahanan ne aduanan, ahanu aduonum (440, 250) ma wɔ̀de duaduaɛ, sane twitwaa nsase eka mpɛm nson, ahasa aduasa nson akyiri pɔ̀ ahanum ma ɔ̀manfoɔ̀ dɔ̀ɛ nam so de nnwuma mpɛm nson ahanum baɛ, ma ɛbrɛ atenaɛsɛ ho ɔ̀haw ne adwuma a ɛho aye den wɔ̀ mmeaɛ mmeaɛ a wɔ̀tu fam agude no ase.



- ɔ̀hwɛ siesieɛ nsase a na wɔ̀asɛ no bi te sɛ deɛ wɔ̀tu mu fam agudeɛ ne deɛ wɔ̀kwati mmara kɔ̀ye so kua wɔ̀ kwaem no; na afei
- ɔ̀de kwaɛ a ne kɛsɛ ye “hekta” mpɛm nsia ahasa (6, 300) ye afuo, hwɛ maa mfuo a ɛwɔ̀ hɔ̀ dada a ne kɛsɛ ye “hekta” mpɛm mmieniu ahanan aduonum nwɔ̀twe akyiri pɔ̀ aduɔ̀son enum (2, 458.75) dii mu.

44. Afe 2018 yi mu no, Aban bɛfa nipa dodoɔ̀ aka wɔ̀n a wɔ̀wɔ̀ dwumadie a wɔ̀ato din sɛ “Asetenapa Ho Dwumadie Nhyehyɛ” a ɛkɔ̀ so wɔ̀ mmeaɛ a yeɛtu fam agudeɛ wɔ̀ hɔ̀ no (Alternative Livelihood Project) afiri mpɛm ahanson aduonum akɔ̀duru mpɛm edu, na wɔ̀bɛdodɔ̀ kwaɛ “hekta” mpɛm aduasa wɔ̀ ɔ̀man yi afanan nyinaa de aye mfuo. ɛnam yei so bɛma mmabunu mpɛm dunum anya adwuma aye, ama nnuane nso abu so.

45. Afe 2018 yi mu no, Aban aye adwene sɛ ɔ̀de sika ɔ̀pɛpɛm ahasa aduanan nson ne mpɛm aduasa ɛnan (GH c34 7.34m) na ɛbɛdi dwuma wɔ̀ asoɛ yi mu.



## **Nnwuma Ne Adansie**

46. Sɛdɛɛ ɛbɛyɛ na yɛbɛyɛ nsuka ne Mpoano Banbɔ Dwumadie a ɛdi mu sɛdɛɛ Mpontuo Asetim ho Botaeɛ ahodoɔ da no adi no nti, Aban tuu anammɔn a ɛdidi soɔ yi wɔ 2017 mu:
- ɔwiee Aboadze ne Nkontompo Mpoano Banbɔ Dwumadie no; Adjoa, Blekuso, New Takorade/Elmina dwumadie no fa a ɛtɔ so mmienu no, afei Dansoman hɔ nnwuma ahodoɔ no mu biara akɔ nkan pa ara;
  - ɔtoaa asuo mu tɛɛ dwumadie a ɛbɛboa asi afe – afe nsuyire ne nsusuan a ɛyiri mmeaɛsmmeaɛ bi no ho dwumadie a emu bi ne Akora Asutene mu tɛɛ dwumadie a ɛrekɔ so wɔ Agona Swedru, Sakaman, Ejura, Tepa ne Goaso no so; ɔmaa polisi adwumakuo no adankora a ne boɔ nyɛ den no (affordable houses) ahanum ne du nsia (216) wɔ Kpone, na yɛgu so resiesie ama wɔn, bio yɛadane Adan a ne boɔ nyɛ den ho dwuma a ɛrekɔ so wɔ Borteyman a ɛwɔ Nkran Mantam mu no ne dɛɛ ɛrekɔ so wɔ Asokore Mampong a ɛwɔ Kumase no ama SSNIT sɛ ɔnwie ho dwumadie korakora, na afei
  - Adankora dodoo apem ahanum ne mmienu (1, 502) a ɛyɛ Seglemi – Old Ningo Adansie Dwumadie no fa a ɛdi kan wɔ mpem enum (5000) a yɛbɛsie no ho dwumadie aduru ɔha nkyɛmu aduɔson enum.
47. Afe 2018 yi mu no, Aban bɛtu anammɔn a ɛdidi soɔ yi :
- ɔbɛfiri aseɛ asi nsuban wowɔ Axim, Oguaa, Ningo–Prampram, Shama ne Mensa Guinea a ɛwɔ Nkran Mantam mu;
  - ɔbɛsisi nsuka banbɔ (reinforce concrete drains) wowɔ Abuakwa Anafoɔ fam, Tano Atifi fam, Subin, Effiduase a ɛwɔ Sekyere Apueɛ Mansini mu, Okaikoi borɔno so , Asutifi, Hwedɛsm, Tafo, Tamale, Ofoase-Kokoben, Odorkor, Bodi, Boanim, Dwinase, Asankragua, Nkrankwanta ne mmeaɛɛ afoforɔ pii, ɛnna afei;
  - ɔbɛsisi adankora ahodoɔ mpem edu (10,000) wowɔ ɔman yi amantam no mu biara mu.
48. Afe 2018 yi mu no, Aban ayɛ adwene sɛ ɔde sika ɔpɛpɛm aduokron baako ne mpem aduanan nwɔtwe (GHc 91.48 m) bɛdi dwuma wɔ asoɛɛ yi mu.

## **Akwɛn ne Akwantɛmpɔn Asoɛɛ**

49. Sɛdɛɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ayɛ akwɛn afoforɔ, asiesie dɛɛ ɛwɔ hɔ dada sɛdɛɛ ɛda adi wɔ Mpontuo Asetim ho Botaeɛ ahodoɔ no mu dɛɛ ɛtɔ so nkron (9) no nti, Aban tuu anammɔn a ɛdidi soɔ yi wɔ afe 2017 mu:
- ɔsiesiee kwantɛmpɔn kilomita mpem edu, ahanu aduonum (10, 250km) akwɛn a ɛkɔ beaɛɛ a mfudɛɛ wɔ kilomita mpem edu, ahansia aduɔson nkron (10,679) ne kurom akwɛn kilomita mpem nson (7,000);

- atwene adada nsiesie, des yɛabubu resi no foforo ne des yɛrehyɛ ne sie ase foforo koraa no mu ako nkan aduru mpɛmpɛnsɔɔ a yɛahyehyɛ wɔ asɛɛ ha no;

**Hyehyɛpono 2: Atwene ne Akwan mpɛmpɛnsɔɔ a aduru**

Dwumadie no	2016	2017
Nsawam - Apedwa kwan, Kwafokrom – Apedwa	77%	87%
Tarkwa Bogoso-Ayamfuri	96%	100%
Agona Nkwanta – Elubo	98%	100%
Ayamfuri – Asawinso	92%	97%
Wa – Han	58%	74%
Kansaworodo bomkwan(3)	0%	30%
Kasoa Nsamsoɔ kwan	58%	100%
Ho Abɔntakwan	0%	21%
Ho Abɔntakwan	9%	67%
Bolgatanga-Bawku-Polmakom	0%	13%
Nkwanta-Oti Damanko (Km0 -50)	35%	39%
Nkwanta-Oti Damanko (Km50-62.3)	13%	35%
Berekum-Seikwa	81%	88%

Afe 2018 yi mu no, yɛbɛtoa nɛwuma ahodoɔ a ɛdidi soɔ yi nsiesie anaa ne yɛ so :

- yɛbɛsiesie akwantɛmpɔn kilomita mpem dubaako ne ahankron, (11, 900) akwan a ɛko beaɛɛ a mfudeɛ wɔ mpem aduonu mmienu ne ahanum (22, 500) ne kurom akwan mpem nsia ne ahanum;
- yɛbɛyɛ akwantɛmpɔn afoforo koraa kilomita aduonum nsia, kurom akwan kilomita aduasa, asane ayɛ ɛtwene ato Firaw Asutadɛɛ no fa a ɛwɔ Volivo no so. Akwanhodoɔ a yɛbɛyɛ no na ɛdidi soɔ yi; Nsawam – Apedwa, Bolgatanga – Bawku – Polimakom, Nkwanta – Oti Damanko, Oti Damanko – Nakpanduri, Berekom –Seikwa, Enchi –Dadieso, Ho Abɔnta Kwan, Ho Bomkwan, Pokuase nsamsoɔ, Kumase akwan ne ɛho nsuka ho dwumadie.

50. Afe 2018 yi mu no, Aban ayɛ adwene sɛ ɔde sika ɔpɛpɛm ahanum aduasa mmienu, mpem aduosia nkron (GHc 532 .69m) na ɛbɛdi dwuma wɔ asoɛɛ yi mu.

## Adwumanya

51. Anammɔn a Aban retu ama mmabunu anya adwuma ay sɛdɛ Mpontuo Asetim ho Botae ahodoɔ no fa a ɛdi kan (1) ne deɛ stɔ so nwtwe (8) da no adi no nti, Aban tuu anammɔn a ɛdidi soɔ yi:

- ɔnam mmabunu Adwumanya Adwumakuo (YEA) no so faa mmabunu dodoɔ mpem ɔha ne nson, ɔha baako ne dunum (107, 115) wɔ adwumam, wɔn mu mpem adusia mmienu, ɔha baako ne dunum faa mmaabunu Adwumanya Adwumakuo no so na wɔnyaa adwuma, ɛna wɔn mu mpem aduanan enum faa ne Nkorabata a ɛhwɛ ahonnidie so a Kuropon, Nkuro ne Mansini Mmarahyɛbedwa na wɔhwɛ so no so nyaa adwuma.
- ɔyɛ ntotoɛ maa ɔmanfoɔ mpem dunsia, ahanu aduasa nwtwe (16, 238) a na wɔatwerɛ wɔn din wɔ Aban anaa Ankorankorɛ nnwuma a wɔpɛ nnwuma ma nkurofoɔ ye hɔ sɛ wɔrepɛ adwuma ayɛ no nyaa adwuma yɛɛ; na nnipa dodoɔ ɔha mu nkɔyɛmu aduokron a Aban anaa Ankorankorɛ Nnwumakuo a wɔpɛ adwuma ma nkurofoɔ nyaa nnwuma maa wɔn no nnwuma no ye deɛ wɔkɔdi paa wɔ amannɔne, ( yei kɔɔ so ansa na wɔretwa saa amannɔne paadie nhyehyɛ no mu, ɛna afei
- ystetee mmabunu mpem nson ahansia ne aduasa nkron (7, 639) ma wɔnyaa nsaanodwuma ahodoɔ wɔ Nsaanodwuma ne Ntotoɛ Kankorɔ ho Nteteɛ Dwumadie ahodoɔ mu, sane soɔ wɔn mu dodoɔ mpem aduasa enum, ahanum ne baako hwɛɛ fa nsaanodwuma ho nimdeɛ ho, twerɛ wɔn a wɔabene wɔ wɔn nsaanodwuma no mu no dodoɔ apem ne aduonum nson (1, 057) din, wɔn a afei na wɔresua nsaanodwuma no mpem mmienu ne nson (2, 007) maa wɔn a wɔabene wɔ wɔn nsaanodwuma no mu no dodoɔ ɔha aduoɔson (170) nkrataa a ɛdi adanseɛ sɛ wɔakwadare wɔ wɔn dwumadie mu a wɔbetumi agyina so adi dwuma.



52. Afe 2018 yi mu no, Aban betu dwuma a ɛdidi soɔ yi ho anammɔn :

- ɔnam mmabunu Adwumanya Adwumakuo no so bɛfa nnipa dodoɔ mpem ɔha aduonu Ōɛɔ,ɛɛŋ ama aboro mpem adusia mmienu, ɔha ne dunum Ōɔɔ,ɛɛŋ a berɛ bi wɔfaɛ no so;
- ɔbetete nipa mpem nwtwe (8,000) wɔ nsaanodwuma ahodoɔ mu, apem ahanan (1,400) wɔ Adwuma Ntotoɛ ho nimdeɛ mu, asɔ wɔn a wɔasua nsaanodwuma no mu dodoɔ mpem aduanan enum (45,000) ahwɛ nam wɔn mmɔdenbɔ so ama wɔn adansedie krataa; ; ɛna afei

- yɛays nɔwumakuo ahasa aduonum mu nhwehwɛmu, afa nɔnɔpa mpem ɛnan a wɔrɛpɛ adwuma wɔ ho, na yɛahwɛ asiesie nɔwuma mu ntawantawa mu ɔha nkyɛmu aduokron.

53. Afe 2018 yi mu no, Aban ayɛ adwene sɛ ɔde sika ɔpɛpɛm ahasa aduowɔtwe nɔwɔtwe, mpem aduosia mmienu (GHc 388.62 m) na ɛbɛdi dwuma wɔ asosɛɛ yi mu.

#### **Asetenam Banbo**

54. Sɛdɛɛ ɛbɛys na ohia buruburoo ase bɛtu sɛdɛɛ Mpontuo Asetim ho Botaɛɛ no fa a ɛtɔ so enum (5) ne baako (1) da no adi no nti, Aban tuu anammɔn a ɛdidi soɔ yi wɔ afe 2017 mu:

- ɔhyehyɛ abɔntene so apɔmuden dwumadie maa paaooapaafɔ ahanum sɛdɛɛ wɔn apɔ mu bɛys den, sane maa afoforɔ ahanan (400) ntetɛɛ a ɛfa asetenam kankorɔ ne nsaanodwuma ho;
- yɛtwerɛ mmɔtafowa ntetɛɛbea ahodoɔ ahanu aduanan nɔwɔtwe (248) din kɔɔ Aban nkrataa mu, maa afoforɔ ahasa aduosia mmienu (362) adansɛdie nkrataa, boa nkɔdaa ɔha aduowɔtwe ɛnan (184) a na wɔwɔ ahokyere mu, sane boaa wɔn a wɔadi dɛm ahanu ma wɔnyaa asetenam yiedie ne nsaanodwuma,
- yɛtuaa Asetenam Nkoranhys a ɛtu Ohia ase (LEAP) ho sika no abosome mmienu – abosome - mmienu saa ara ahodoɔ enum;
- yɛhwɛ gyee nɔnɔpa a anka wɔrɛkɔtɔn wɔn mu dodoɔ ɔha ne aduanan nɔwɔtwe (148) a nkɔdaa yɛ ɔha aduasa nkron ɛna mpanin yɛ nkron), na seesei, yɛde wɔn akɔgu ɔhwɛbeaɛ ahodoɔ rehwe wɔn sɛdɛɛ ɛfata; ɛna afei
- yɛgyinaa ɔman Mfitiasɛ Sukuu mu Aduanema Nhyehyɛɛ (School Feeding Programme) no so maa Sukufɔ apem ahansia aduɔson nson aduane da biara prɛko.

55. Afe 2018 yi mu no, Aban ayɛ adwene sɛ ɔbɛtu dwuma a ɛdidi soɔ yi ho anammɔn:

- ɔbɛys nkyɛrɛkyɛrɛ a ɛnam so bɛma asomdwoɛɛ ada adi wɔ Mansini Mmarahyɛbadwa ho abatoɔ a ɛbɛkɔ so wɔ afe 2018 yi mu no mu, ɛna mpo bɛrɛ a yɛato awie;
- ɔbɛma mmaa ntetɛɛ a ɛnam so bɛma wɔatumi asiesie ntawantawa ama yie atoa yie;
- ɔbɛkɔ so ahwe ama mmusua ahodoɔ aka abom, ama nsaanodwuma ho ntetɛɛ, asane ahwe sɛ mmɔtafowa ntetɛɛbea ahodoɔ no nyinaa di nhyehyɛɛ a ɛfa wɔn dwumadie ho no so.; ɛna afei
- ɔbɛkɔ so de Mfitiasɛ Sukuu Aduanema Nhyehyɛɛ no ayɛ adwuma;

56. Afe 2018 yi mu no, Aban aye adwene se ode sika zepem aduosia baako mpem aduasa nwotwe (GHc 61.38m) na ebadi dwuma wo asoses yi mu.

### NHYEHYEE AFOFORO: DEE ABAN DE ASI N'ANI SO SE OBEYE

57. Sedee sbeye na yebetumi asakra sikasem mu, ama yiedie ne nnwuma abu so no nti, yede nhyehyee ahodoz guu akwan mu wo afe 2017 mu. Yestuu des edidi soz yi ho anammzon wo afe 2017 mu :

- yeyii etoz ahodoz a edidi soz yi nyinaa firii ho:
  - etoz zha mu nkyemu baako a na eda nneema a wonsakraa ani ne mfidie so no;
  - etoz a na yegye wo adwades a yeye wo zman yi mu ho a na eda petro so no;
  - etoz a na wogye wo ahyen ahodoz bi ho akades ho;
    - VAT ne Apomuden nsiakyibaa etoz a na eda adan a wosisi ton so no;
    - VAT ne Apomuden Nsiakyibaa ho etoz zha mu nkyemu dunson akyiri po enum a na ededa nnuro ahodoz bi a wakra firi amannone so ; enna afei
- etoz a na Mansini Mmarahyebadwa ahodoz no gye paaopaafoz no;
- yede VAT/Apomuden Nsiakyibaa ho etoz zha nkyemu mmiensa (3) asi VAT toz zha mu nkyemu dunson akyiri po enum (17.5) a na akonkosifoz ne “kotubstonfoz” tua no anan mu;
- Mmarahyebadwa hyee mmara a ema kwan ma wote Mpontuo Fotoz a wofre no “Zongo Mpontuo Fotoz no” (Zongo Development Fund);
- Zmanpanin paa **“Mansini Baako Afididwuma Baako”** ho dwumadie no ho ntoma wo Osanaa 25, 2017, afei, Aban tuu nhwehwemu anammzon wiee mfidie, sikasem ne dwadie ho nsem a efa dwumadie ho nsusuiie (Proposals) ahanan aduosia mmienu ho, na yei mu zha aduokron baako (191) a egyina ho ma mansini zha ne mmienu (102) na woyiyi won a wobohye dwumadie no ase wo ho. Ani da kwan se yei de nnwuma mpem ahanu (250,000) beba.



58. Afe 2018 yi mu no, Aban betu anammzon a edidi soz yi ne afoforo bi nam so ama Ghanafoz asetenam atu mpzon :

- zbetete nkanea boz so wo afe 2018 yi mu wo nhyehyee a woznam so beama sboz no aba fam nanso nkanea no begyina so ama zmanfoz no;

- εwom se yεbtete akraees so VAT ne εtoε ahodoε bi so des, nanso yεbehwe ama sika a wεnya firi akraees (lottery) mu no akε soro;
- εbehwe ama Aban afa nhyehyεε a wεto din “Aban Retwe Owia mu Ahoden” no so atwe anyinam de adi dwuma wε nnwuma mu sεdes εbete εka a Aban bε wε nkanea ho no so;

59. εbeyε nkratoε ho nhyehyεεpa ama εho nsem akε Omanbays ho Adansedie nhyehyεε no mu;

- yεbεfa wεn a wεawie sukkuu na wεresom εman (National Service Personnel) no mu nnipa mpem εnan ama wεde nsase ho agyapades ahodoε bi ho abεεfo akirikwan ho nsem ada agyapades nso;
- yεne adwumakuo a wεfrε no “Getfund” bεdi nsawεsoε nam so ate Nwomasua Fotoε bi a Ghanafoε binom bεtumi de sika afa mu de aboa nwomasua;
- yεbεfa agyapades a wεde ma bers tenten nhyehyεε (leasing) so na ayε Aban agyapades a wεde ma nyinaa ho nhyehyεε sεdes εbeyε a εho ka bεkε fam;
- yεbεte des wεfrε no “Oman Mpontuo Kuo” (Nation Builders Corps) nam so ama nnwuma aba. Yεnam des wεfrε no “Akuffo Addo Nhyehyεε a εfa Sikasεm ho Mpontuo ho no so bεma sika akε kuadwuma ne kuadwuma mu dwadie mu, na εnam so bεma nnwuma ne akwannya ahodoε aba saa asoεεε ho;
- Aban beyε εtoεtua ho nhyehyεε sononko a εnam so bεma wεatete εtoε so ama mmabunu a wεnni mmoroo mfeε aduasa enum a wεabuebie wεn ankasa nnwuma no;



**Awiees:**

60. Afe 2018 Sikasεm Ho Nhyehyεε yi de akwannya aba. Erebεgyina nhyehyεε enum a yεde asi ani so pa ara a εne Kuayε, Mpontunneε, Mfididwumayε, Nhyehyεε a εde nnwuma ba, ankorankore nnwuma ne Adwene Foforo a wεde yε biribi no so de nsakraεε mapa aba. Ebesane nso atu asetenam nsem bi te se nwomasua, apεmuden, nsuo ne ahonnidie ho anammεn. Saa Sikasεm Nhyehyεε yi ma Ghanamanfoε nyinaa, εna mpo wεn a wεnyε Ghanafoε na wεte εman yi mu no akwannya ahodoε wε afe 2018 yi mu.

61. Ne korakora no, Sikasem Ho Nhyehyee yi ma yen akwannya a yenam so beka abom atu anammɔn aduru yen Mpontuo Botaeɛ no ho. Yen nyinaa nsi nkete se yebema yen gyedie asi pi efiri se “baabi a gyedie wɔ no, anidasoɔ wɔ hɔ”.

## NSEMFUA ASEKYERE (SIKASEM NYEHYEE MU NSEMFUA AHODOO)

**Nkontaabuo (Accountability):** Yei gyina ho ma nkontaa a Aban bu kyere Oman mma fa ne dwumadie ne mmuae a siri anammɔn ahodoɔ a ɔtu ho. Sikasem ne agyapades ahodoɔ a Aban hwe so ma ɔmanfoɔ no nyinaa ho nsem ka yei ho bi.

**Sikasem Nhyehyee (Budget):** Sikasem Ho Nhyehyee gyina ho ma nhyehyee a Aban aye afa kwan a ɔbɛfa so anya sika ne deɛ ɔde saa sika no bɛye ho. Mfatoho ne sɛ abusua bi bɛtumi aye sikasem ho nhyehyee nam so ada sika dodoɔ a wɔwɔ ne nneema ahodoɔ a ɛhia sɛ wɔde sika no di ho dwuma nnidisoɔ nnidisoɔ ho. (Bɛtumi adidi so sɛ ebia: Eɔdan ka, nsuo ne nkanea ka, na afei aduane ho ka.) Eƙɔba sɛ wɔhia sika no dodoɔ a, ɛho bɛhia sɛ abusua no bɛhwɛhwɛ sika no bi aka ho anaa nso wɔbɛtete sika a wɔde bɛdi dwuma afoforɔ bi so anaa mpo wɔbɛko akɔpɛ bosea.

**Sika a wɔdi ma ɛboro so (Budget deficit):** Yei si wɔ bɛɛ a Aban bɛdi sika aboro deɛ watwa ato ho sɛ ɔde bɛdi dwuma no so.

**Mpɔntunnwuma ho Sika (Capital Expenditure):** Yei ye sika botene a wɔtwa to ho de ye mpɔntunnwuma sɛ ebia akwanyie, sukuudansie, asopiti adansie, ɛtwene ahodoɔ, akwantuo, nsuo ho nsem, mfidie akɛsɛ ne deɛ ɛkeka ho.

**Adwumayefoɔ Akatua (Compensation of Employees):** Yei ye adwumayefoɔ bosome akatua, sika ahodoɔ, asetenam ahotosoɔ sika, akwankɔgya sika ne deɛ ɛkeka ho a wɔtua ma aban adwumayefoɔ.

**Mpɔntuo mu Abofoɔ (Development Partners (DPs):** Yei gyina ho ma aman anaa nnwumakuo a wɔboa aman a afei na wɔretu mpɔn ma wɔduru wɔn mpɔntuo botaɛ ho. Yeinom bɛtumi aye akuhodoɔ bi te sɛ Amansan Fotoɔ Adwumakuo (International Monetary Fund IMF), Wiase Sikakorabea, (World Bank), Abibirem Mpɔntuo Sikakorabea (African Development Fund) ne deɛ ɛkeka ho. Ɛtumi nso ye ankorankore aman bi te sɛ Germany, Nyiresi Aburokyire, Amerika, Sikasem Nhyehyee ho Nnwumakuo ne wɔn wɔkeka ho.

**Afe Awieɛ Nneɛmaboɔ sorokɔ (End Year Inflation):** Yei ye mpɛmpɛnsoɔ a nneema boɔ sorokɔ kɔduru wɔ Ɔpenimma bosome mu wɔ afe pɔtee bi mu.

**Dwumadie Ho Sika a Yɛdi Ma Ɛboro So (Expenditure Overrun):** Yei si wɔ bɛɛ a sika a yeɛde adi dwuma ahodoɔ no aboro deɛ yetwa too ho wɔ Sikasem Nhyehyee no mu no so.



**Sika A Yɛde Kye Aban (Grants):** Yeinom ye sika ho mmoa ahodoɔ a mpontuo mu aboafɔ de boa Aban a ɛnye ades a ɔbesane besane atua.

**Sika a wɔtua ma Aban Nnwuma Ahodoɔ (Grants to other Government Units):** Yei gyina hɔ ma sika a mmara hye sɛ, ɛsɛ sɛ wɔtua kɔgu Mansini Mmarahyɛbadwa Fotoɔ (**DACF**) no mu, Lore Akwan Fotoɔ (**Road Fund**) mu, Nwomasua Fotoɔ (**GETFUND**), mu, Fango Ho Dwumadie Fotoɔ (**Petroleum Related Fund**) mu, Oman Apɔmuden Fotoɔ (**National Health Fund**) ne des ɛkeka ho fotoɔ mu.

**Oman mu Adwades Nyinaa Bo A ɛsom (Gross Domestic Product (GDP):** Yei kyere nneɛma a yeys wɔ Oman yi mu wɔ bere pɔtee bi mu no nyinaa bo a ɛsom.

**Amannɔne Sika Dodoɔ A Oman Wɔ (Gross International Reserves):** Yei ye susudua a yɛfa so hunu sɛdes ɔman bi sikasɛm ahodoɔn a ɔwɔ sɛ ɔbetumi ato nneɛma afiri amannɔne no tes wɔ bere pɔtee bi mu. Yei boa ma sɛ yɛde ɔman bi fotoɔ toto ɔman foforo bi des ho a, yɛhunu sɛdes ɔman no sikasɛm ahodoɔn a ɔwɔ no tes.

**Nneɛmaboɔ sorokɔ (Inflation):** Yei gyina hɔ ma sɛdes dwumadie ahodoɔ ne adwades boɔ si kɔ soro wɔ bere pɔtee bi mu.

**Nsiho Tua (Interest Payments):** Yei ye sika a wɔtua wɔ bosea a Aban bɔ ho.

**Bosea Tua (Loan Repayment):** Yei ye bosea a yebo firi aman ne sikakorabea ahodoɔ hɔ de ye mpontunnwuma a yɛsane tua. Yeinom betumi aye won a wɔwɔ ɔman yi mu anaa amannɔne.

**Nneɛma a eboa ma ɔman sikasɛm gyina a ɛsi ani so (Macroeconomic targets):** Yeinom ye susudua a wɔgyina so kyere ɔman bi sikasɛm ho mmɔdenmmɔ. Yei ho nhwɛsoɔ ne sikasɛm mpontuo, nneɛmaboɔ sorokɔ, adwumaye mu mpontuo mpɛmpɛnsoɔ, ɔman yi ne aman afoforo ntam dwadie mu mmɔdemmmɔ, sɛdes Aban no sikasɛm ntotoes kankoro anaa sintɔ tes ɛne sɛdes gyinaes ahodoɔ a Ghana Sikakorabea Baatan besie no beka nneɛmaboɔ sorokɔ wɔ ɔman no mu.

**Oman yi mu adwades bo a a ɛsom a Fango Sika nka ho (Non-Oil Real GDP):** Yei ye ɔman yi mu adwades nyinaa bo ɛsom a sika a ɛfiri fango ho dwumadie ahodoɔ mu nka ho bi a wɔasese sɛdes nneɛmaboɔ sorokɔ nso tes.

**Sika a ɛmfiri etoɔ mu (Non Tax Revenue):** Yei ye Aban sika a ɔnya a ɛmfiri etoɔ mu. Ebi ne sika a obi tua ansa na wanya tumi krataa bi adi dwuma ne sika a yɛtua wɔ nneɛma afoforo ho.

**Dwumadie Afoforɔ Ho Sika (Other Expenditure):** Yeiinom yɛ sika bi a yɛde sika a ɛfiri fango ne ogyaframa ho dwumadie mu na ɛtua.

**Sika Afoforɔ bi (Other Revenue):** Yeiinom yɛ sika bi a yɛato din sɛ (Fango ne Ogyaframa Asoɛɛ Sika) a ɛfiri petro ho nneɛma nyinaa mu.

**Sikasɛm Mpontuo a ɛsi ani soɔ (Projected Growth Rate):** Yei yɛ sɛdeɛ ani da kwan sɛ Ghana sikasɛm bɛtu mpɔn wɔ afe pɔtee bi mu.

**Aban ne Ankorankorɛ Nnwumakuo Nkabom Dwumadie (Public-Private Partnership (PPP):** Yei yɛ nhyehyɛɛ a yɛnam so bɛma Aban nnwumakuo ne ankorankorɛ deɛ bɛka abom adi dwuma anaa aboa ama ɔman mma nsa aka biribi a anka ɛyɛ Aban nko ara na mpɛn pii mu no ɛyɛ n'asɛdeɛ.

**Sika A Aban Nya (Revenue):** Yei yɛ sika dodoɔ a Aban nya firi ne dwumadie ahodoɔ a ɔdi wɔ ɔman yi mu ne amannɔne.

**Asetena mu Mmoa Sika (Social Benefits):** Yei yɛ sika a Aban gyina ɔmanfoɔ anan mu tua ma nsuo ne nkanea adwumakuo no de sɔ wɔn asene.

**Asetena Mu Ntoboa (Social Contributions):** Yei yɛ ntoboa a ɛyɛ ɔha mu nkyɛmu mmienu ne fa (2.5 percent) yɛtua wɔ Asetenam Banbɔ Ne ɔman Ahotosoɔ Fotoɔ ne ɔman Apɔmuden Ahotosoɔ ho Nhyehyɛɛ ho no.

**Asenesɔ Sika (Subsidy):** Yei yɛ sika mu mmoa bi a Aban de ma ɔman mma ma ɛyi adesoa kakra firi wɔn so ma wɔn kɔn mu dwo wɔn.

**Fannye (Transparency):** Yei ne sɛ Aban bɛma ɔman mma ahunu deɛ ɛreko so na wɔate amannesbɔ nyinaa wɔ bɛɛ ano bɛɛ ano.

**Adwadeɛ ne Dwumadie ho sika (Use of Goods and Services):** Yei yɛ sika dodoɔ a Aban tua wɔ dwuma a ɔdi ne dwumadie a ɔdi ma ɔmanfoɔ ho.

**Ɛka anaa Sika a ɛsɛ sɛ Aban Tua (Outstanding Obligations):** Yei yɛ sika a ɛsɛ sɛ Asoɛɛ a ɛhwɛ Sikasɛm so no tua ma Aban Nnwumakuo ne deɛ mmara hyɛ sɛ ɛsɛ wɔtua wɔ afe 2016 mu a akam.**Adwadie ho ɛtoɔ (Value Added Tax (VAT):** Yei yɛ ɛtoɔ bi a yɛde to adwadeɛ ahodoɔ so wɔ adwadeɛyɛ mpɛmpensoɔ biara mu.



**MPONTUO ASETIM HO BOTAE AHODOO**

<p><b>1</b> Ohia Nni Ho</p>	<p><b>2</b> Ekom Nni Ho</p>	<p><b>3</b> Apomuden Ne Yiedie</p>
<p><b>4</b> Nwomasua A Edi Mu</p>	<p><b>5</b> Mmaa Ne Mmarima Ppɛɛɛɛɛɛɛɛ</p>	<p><b>6</b> Nsupa Ne Ahonndie</p>
<p><b>7</b> Anyinan Ahooden Papa A Ne Boo Nye Den</p>	<p><b>8</b> Adwuma Ne Sika Mpontuo</p>	<p><b>9</b> Mfidinnwuma Adwenfoforo Ne Mpontunnes</p>
<p><b>10</b> Asisie A Abre Ase</p>	<p><b>11</b> Nkuro Ne Mpotam A Eho Di Mu</p>	<p><b>12</b> Adwadeeye Ne Adidie A Efata</p>
<p><b>13</b> Ewim Tebea Ho Anammontuo</p>	<p><b>14</b> Nsuom Abodes Ho Banbo</p>	<p><b>15</b> Asase So Abodes Ho Banbo</p>
<p><b>16</b> ASOMDWOEE ATENTENENEE NE NNWUMAKUO A WODI MU</p>	<p><b>17</b> BOTAE AHODOO YI HO NSAWOSODIE</p>	<p><b>MPONTUO ASETIM HO BOTAE AHODOO</b></p>